

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Teočak
Općinski načelnik
Broj:02-14-1453-2/17
Teočak, 24.11.2017.godine

Na osnovu člana 88. Stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni Glasnik BiH“, broj 39/14) Općinski načelnik, općine Teočak upućuje

***Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
za nabavku radova***

Poštovani,

Pozivamo Vas da nam u postupku javne nabavke za dodjelu ugovora male vrijednosti – konkurentski zahtjev, dostavite ponudu za unutrašnje uređenje Doma kulture Teočak.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) (dalje: ZJN), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa ZJN, i ovom ponudbenom dokumentacijom.

1. Predmet javne nabavke

1.1. Predmet javne nabavke je unutrašnje uređenje Doma kulture Teočak

1.2. Rok za izvođenje radova

Izvođenje radova se vrši prema potrebama ugovornog organa, započevši najranije nakon potpisivanja ugovora, u skladu sa slijedećim:

- Radovi se izvode od momenta zaključivanja ugovora o javnoj nabavci i traju do 60 (šezdeset) kalendarskih dana.
- Izvođač radova je dužan da započne izvođenje radova u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

1.3. Plaćanje izabranom ponuđaču se vrši u roku od 15 dana po ispostavljenom računu nakon izvršenja usluge na žiro račun ponuđača.

Procjenjena vrijednost nabavke iznosi **24.500,00 KM bez PDV-a**

1.4. Mjesto izvođenja radova je Općina Teočak – Dom kulture Teočak

1.5. Rok važenja ponude je 30 dana od dana isteka posljednjeg dana određenog za dostavu ponuda, osim ako ponuđač ne ponudi duži rok za važenje ponude.

1.6. Ponuda svakog ponuđača koji se nalazi u sukobu interesa u skladu sa relevantnim zakonima BiH, kao i ponuda ponuđača koji je sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke biti će odbijena u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini, u kojem slučaju će ugovorni organ informirati u pisanoj formi ponuđača i Agenciju o odbijanju takve ponude, kao i razlozima odbijanja. Svaki ponuđač je dužan **potpisati izjavu iz člana 52. ZJN**, koja se nalazi u prilogu ovog poziva i ovjeriti potpis kod nadležnog organa za ovjeru potpisa.

1.7. Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:

- na web stranici portala javnih nabavki,
- na web stranici ugovornog organa, ili
- u prostorijama ugovornog organa.

2. U skladu sa članom 46. ZJN ponuđač mora biti registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, a kao dokaz ponuđač je dužan dostaviti **izvod iz sudskog registra ili rješenje registraciji ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa** iz koje je vidljivo da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, a kojim se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost.

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu izjavu kod nadležnog općinskog organa ili notara koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana predaje ponude. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza;

Ukoliko ponudu dostavljaju grupa ponuđača, svi članovi grupe moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke i moraju osim dokaza za svakog člana da je registrovan dostaviti i ugovor o zajedničkom nastupu sa naznakom ko ima ovlaštenje za predstavljanje, potpisivanje ponude i zaključivanje ugovora.

Ukoliko ponuđač dostavlja kopije dokumenata, kojima dokazuje pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti, iste moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa.

3. Ponuđač je dužan potpisati i ovjeriti Obrazac za ponudu, Obrazac za cijenu-radove, predmjer radova koji je u prilogu obrasca za cijenu, izjavu po članu 52. i izjavu po članu 45. ZJN kao i nacrt ugovora.

Garantni rok za izvedene radove iznosi 2 (dvije) godine i računa se od dana primopredaje izgrađene građevine Naručiocu na korištenje. Ponuđač je dužan da ukloni sve nedostatke o svom trošku koji se utvrde u garantnom roku bez obzira na vrijednost tih nedostataka.

Ponuda koja ne sadrži zahtijevane uslove iz zahtjeva bit će odbačena kao neprihvatljiva, ili ukoliko je u ponudi dostavljen dokaz koji ne zadovoljava zahtijevane uslove, a koji su propisani ovim zahtjevom, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

4. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuđač podnosi ponudu na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

5. Priprema ponuda

5.1. Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.

Cijena ponude se mora navesti u konvertibilnim markama. Ponuđač će navesti jedinične cijene po svakoj stavci predviđenih radova i ukupnu ponudu po kojoj će zaključiti ugovor po predmjeru radova. U obrazac za cijenu se unosi ukupna ponuda i mora biti jednaka sa ukupnom cijenom iz predmjera, a kako je navedeno u istom i isti je prilog ovom zahtjevu.

Ukoliko ponuđač neiskazuje popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu, smatrat će se da nije ponudio popust.

5.2. Ponuda treba biti napisana neizbrisivom tintom. Ponuda mora biti čvrsto uvezana na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova i sve strane ponude moraju biti numerisane. Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u Konkurentskom zahtjevu.

5.3. Ponude se dostavljaju na adresu ugovornog organa :

OPĆINA TEOČAK
Centar bb
75 414 Teočak

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverta, mora biti navedeno:

PONUĐA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE OBJEKTA DOMA KULTURE U OPĆINI TEOČAK
„NE OTVARAJ“ do 05.12.2017. godine, do 12,00 sati. Ponuđač je dužan da navede i naziv i adresu ponuđača/grupe ponuđača.

Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

5.4. Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tenderskoj dokumentaciji, i to:

OPĆINA TEOČAK
Centar bb,75414 Teočak

PONUĐA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE OBJEKTA DOMA KULTURE U OPĆINI
TEOČAK

IZMJENA/DOPUNA PONUDE
„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede slijedeće:
Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

5.5. Ponuda obavezno mora sadržavati

- Obrazac za dostavljanje ponude;
- Obrazac za cijenu ponude;
- Dokaze o registraciji za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama;
- Pismena izjava ponuđača iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama;
- Ugovor o zajedničkom nastupu i učešću u postupku za dodjelu predmetnog ugovora o javnoj nabavci i njegovom izvršenju, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača;
- Nacrt ugovora, popunjen, ovjeren i potpisan

Nacrt ugovora je sastavni dio ove tenderske dokumentacije, u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora.

6. Rok za dostavljanje

Rok za dostavljanje ponuda ističe 05.12.2017. godine do 12,00 sati., a ponude će se otvoriti dana 05.12.2017. godine u 12,30 sati u sali OV Teočak.

7. Kriterij za dodjelu ugovora i cijena

Kriterij se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija najniže cijene. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

8. Obavještenje ponuđača o rezultatima

Ponuđačima će biti dostavljena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, zajedno sa zapisnikom o ocjeni ponuda ili odluka o poništenju postupka u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke, i to: elektronski, uz osiguranje dokaza o zaprimanju

odluke i putem pošte, od kojeg datuma će se računati rokovi za izjavljivanje žalbe. Ugovorni organ će donijeti odluku najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude.

9. Informacije za dobavljače o žalbenom postupku

U slučaju da ponuđač smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi ZJN ili podzakonskih akata, ponuđač ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu, u pismenoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom u rokovima određenim u ZJN.

10. Sve informacije u vezi Konkurenstkog zahtjeva (Amir Šabačkić) i u vezi predmjera radova (Maid Nakičević) mogu se dobiti na telefon 035/755-886 u vremenu od 7,30 do 16,00 sati.

Prilozi:

I Obrazac za dostavljanje ponude

II Obrazac za cijenu ponude

III Obrazac pismene izjave iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH,

IV Obrazac izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav 1. tačka od a) – d) Zakona o javnim nabavkama BiH

V Nacrt ugovora

OPĆINSKI NAČELNIK

Tajib Muminović

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Broj nabavke : _____
Broj obavještenja sa Portala _____

Broj ponude: _____
Datum: _____

UGOVORNI ORGAN :

Naziv ugovornog organa **Općina Teočak**
Adresa **Centar bb, 75414 Teočak**
Sjedište **Teočak**

PONUĐAČ

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

Naziv ponuđača
Adresa
Sjedište
IDB/JIB

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
E- mail

IZJAVA PONUĐAČA *

**Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.*

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, Broj obavještenja o nabavci.....,danadostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br..... (broj nabavke koju je dao ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba/usluga/**radova**, u skladu sa uslovima utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. Lot br. (.....) Naziv usluga
3. Cijena naše ponude (bez PDV-a.) je _____ KM.
 Popust koji dajemo na cijenu je _____ KM.
 Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je _____ KM.
 PDV na cijenu ponude, (sa uračunatim popustom) _____ KM.
 Ukupna cijena za ugovor je _____ KM.
 U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.
4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BIH i najmanje 50 % ponuđenih roba za izvršenje ovog ugovora je iz BiH /50%, ili radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora o nabavci usluga/**radova** su rezidenti Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.
 *Ukoliko se na ponudu ne može primijeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.
5. Ova ponuda važi (broj dana ili mjeseci se upisuju i broječno i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima) računajući od isteka roka za prijem ponuda tj.do (...../...../.....) (datum).
6. Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
7. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:
 - a) Dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije, ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;
 - b) Dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

OVLAŠTENNO LICE PONUĐAČA

M.P.

(ime i prezime)

(potpis)

(mjesto i datum)

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

(Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obazaca sa nazivima istih)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – RADOVI

Naziv ponuđača: _____

Ponuda br. _____

PREDMJER I PREDRAČUN
na dovršetku radova na objektu Doma kulture u Općini Teočak

01.	Opis radova	Jed/mjere	Količina	Cijena	Ukupno
I Podopolagački radovi					
01.	Nabavka i ugradnja podne obloge od vodootpornog, antistatičnog laminata d=8mm, namjenjenog isključivo za komercijalnu upotrebu, a koja ima ojačane ivice za veću otpornost na šokove i udarce. Boja i tekstura po izboru investitora. U cijenu uključiti nabavku i ugradnju podloge za zvučnu izolaciju od ekstrudiranog polistirola d=3mm, kutne PVC lajsne visine 7cm, i prelazne AL lajsne -Laminat d=8mm -Izo Floor X PS d=3mm -Zidna PVC lajsna h=7cm -Prelazna AL lajsna	m ² m ² m' m'	181,00 181,00 100,00 11,00		
	Ukupno:				
II Kamenorezački radovi					
01.	Oblaganje stepeništa poliranim granitnim Beta Rosso pločama d=2cm i 3cm ili neki drugi po izboru investitora. Kamen se postavlja u ljepilu za kamen, uz prethodnu pripremu betonskih površina. Kamen mora imati visoku čvrstoću na pritisak i veliku otpornost na habanje. Urezati 3 fuge u svakom gazištu i ispuniti ih gumenim uloškom -Gazište stepeništa d=3cm 0,33x1,35 -Čelo stepeništa d=2cm 0,15x1,35 -Podest d=2cm 1,00x1,30 -Cokl kosi d=1cm min.10cm iznad gazišta	kom kom kom m'	23 23 2 9,90		
02.	Oblaganje parapeta granitnim Beta Rosso pločama d=3cm š=30cm	m'	5,20		
	Ukupno:				

III Elektroinstalacije					
01.	Nabavka i ugradnja nadgradne svjetiljke -tip L-FIELDES E 44W LED M 600 Q -tip MELOW LIGHT 5 2x24W -tip FD 1000 E 200 Led WH 1/27 W -tip PANOS INF LED 1/23 W IP54	kom kom kom kom	11 4 34 57		
02.	Nabavka i ugradnja nadgradne protupanične svjetiljke sa smjerom izlaza - tip CROSSIGN 160 AB RZ-1U 1/8 W -tip COMSIGN 2RZ-2S	kom kom	9 1		
03.	Nabavka i ugradnja N/Ž senzora pokreta 360 stepeni, 10A, 230 V	kom	13		
04.	Nabavka i ugradnja kompjuterske mreže za prizemlje objekta, UTP kabal i ostali nespacificirani sitni materijal, mjerenje parametra instalacije.	Paušalno	1		
05.	Nabavka i montaža LED TV, dijagonalno 65", HD, 4K, SMART TV, WI FI, sa kompatibilnim nosačem za postavljanje na zid.	kom	1		
	Ukupno:				
IV Fasaderski radovi					
01.	Oblaganje coklenih zidova stirodurom X PS d=2cm na prethodno pripremljenu podlogu. U obračun ulaze tipl s vijkom, staklena mrežica 160g i PVC kutni profil s mrežicom.	m ²	32,00		
02.	Nabavka materijala i izrada završne akrilne fasade coklenih zidova kulirplastom 2mm, boje po izboru investitora.	m ²	35,00		
	Ukupno:				

V Ograda					
01.	Nabavka materijala i montaža ograde stepeništa, rukohvata na stepeništu, hola i balkona. Nosači ograde se za betonsku konstrukciju pričvršćuju preko pločice „T“ presjeka 6mm. Stubovi se ugrađuju na razmaku 100cm, horizontalne prečke na razmaku 10cm od poda i rukohvata, vertikale na razmaku 10cm. Sve mjere kontrolisati na licu mjesta. Obračun po m' . Napomena: Sav materijal je aluminijumska konstrukcija boje zlatni hrast. 01.1.Stepenišna ograda- vertikalna ispuna -dužina ograde m' L=2,06+3,06,1,40 Σ6,52m' -visina ograde h=110cm				

-rukohvat „jabuka“ 66x53 kg/m 0,831 -stub 50x50 kg/m 1,056 -horizontale 2 45x45 kg/m 0,750 -vertikale „elipsa“ 50x10 kg/m 0,307 01.2.Zidni rukohvat h=110cm -dužina rukohvata (2,06+1,30+1,30+3,06+1,30+1,30+1,40) -visina h=110cm -rukohvat „jabuka“ 66x53 kg/m 0,831, -zidni „L“ konektor za rukohvat od punog profila Φ 14mm koji mora biti odvojen od zidne plohe 65mm i rukohvata 50mm.	m'	6,52		
01.3.Ograda u holu- vertikalna ispuna -dužina ograde m' L=5,70 -visina ograde h=110cm -rukohvat „jabuka“ 66x53 kg/m 0,831 -stub 50x50 kg/m 1,056 -horizontale 2 45x45 kg/m 0,750 -vertikale „elipsa“ 50x10 kg/m 0,307	m'	5,70		
01.4.Balkonska ograda -dužina 6,65+1,29 Σ 7,94m' -visina ograde h=110 cm -rukohvat „jabuka“ 66x53 kg/m 0,831 -stub 50x50 kg/m 1,056 -horizontale 2 45x45 kg/m 0,750 -vertikale „elipsa“ 50x10 kg/m 0,307	m'	7,94		
Ukupno:				

R E K A P I T U L A C I J A

- I. Podopolagački radovi.....
- II. Kamenorezački radovi.....
- III. Elektroinstalacijski radovi.....
- IV. Fasaderski radovi.....
- V. Ograda.....

Ukupno bez pdv-a.....

PDV:.....

Ukupno sa PDV-om:

Prilog III

PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj :
 _____ izdatom od _____, u svojstvu
 predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:
 _____, čije sjedište se nalazi u _____

(Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat/ ponuđač
 u postupku javne nabavke _____ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a
 kojeg provodi ugovorni organ _____ (navesti tačan naziv ugovornog
 organa) , za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: u
 skladu sa članom 52. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod **punim materijalnom i kaznenom
 odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, kradnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupaka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao :

M.P.

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („ službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao Kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____ (navesti tačan naziv ugovorenog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) **pod**

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam nije:

Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;

Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovorenog organa i u roku kojeg odredi ugovoreni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje, izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka o dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također, izjavljujem da sam svjestan da ugovoreni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

M.P.

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

U G O V O R o izvođenju radova

Zaključen između:

OPĆINA TEOČAK

Sjedište: Teočak, Centar bb, 75 414 Teočak
koju zastupa Općinski načelnik Tajib Muminović
Identifikacijski broj: 420923768007
Transakcijski račun: 1322700309269485 NLB Banka

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

_____ (naziv dobavljača)
_____ (sjedište dobavljača)
_____ (osoba ovlaštena za zastupanje izvođača /potpisivanje ugovora)
_____ (identifikacijski broj izvođača)
_____ (transakcijski račun izvođača)
_____ (naziv banke izvođača)

(u daljem tekstu: Izvođač)

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je : unutrašnje uređenje objekta Doma kulture u Općini Teočak.
Dalje: radove koje će izvođač izvesti Naručiocu u skladu sa odredbama ovog Ugovora i slijedećim dokumentima koji čine sastavni dio ovog Ugovora u obliku njegovih priloga i to:
Ponudom Izvođača broj: _____ od __. __. __.: Ponuda Izvođača- (Prilog 1) , ugovorene strane podrazumijevaju da kompletna ponuda Izvođača koja je dostavljena po predmetnoj nabavci sa svim dostavljenim dokumentima/ aktima/ dokazima/ nacrtima/ specifikacijama i dr. čine sastavni dio ugovora s tim da se zbog obimnosti iste uz ugovor fizički vežu samo dokumenti iz ponude, koji se odnose na osnovne komercijalne i tehničke elemente ugovora/ nabavke.

Cijena

Član 2.

Cijena koju će Naručilac isplatiti Izvođaču za radove iz člana 1. ovog ogovora iznosi:

Cijena bez PDV-a	_____ KM
- PDV 17%	_____ KM
- Ukupna cijena sa PDV-om	_____ KM
- Slovima (_____.)	

Uslovi i način plaćanja

Član 3.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja računa za izvršene radove. Plaćanje se obavlja na žiro račun Izvođača. Naručilac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Ukupna plaćanja Izvođaču bez PDV-a na temelju sklopljenog Ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke. Naručiočeva obaveza da isplati cijenu podrazumijeva poduzimanje mjera i udovoljavanje formalnostima predviđenim Ugovorom ili odgovarajućim Zakonima i propisima da bi se omogućilo plaćanje. Izvođač je dužan izdati/sačinuti fakturu u skladu sa odredbama pozitivnim propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i biće vraćena Izvođaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Izvođač jednostrano unese u fakturu ne obavezuju Naručioca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

Rok izvođenja radova

Član 4.

Rok izvođenja usluga iz člana 1. ovog ugovora je 60 dana računajući od datuma obostranog potpisivanja ovog ugovora.

Pod izvođenjem usluga podrazumijevaju se sve potrebne radnje koje je Izvođač dužan obaviti, prema ugovoru i prirodi posla, da bi Naručilac mogao primiti izvršenje usluga.

Izvođač je dužan izvesti ugovorene usluge prema vrsti i kvalitetu predviđenim ugovorom te njegovim priložima. Izvođač je dužan predati Naručiocu svu dokumentaciju koja se odnosi na izvršenje usluga.

Mjesto izvršenje usluga je općina Teočak, Dom kulture Teočak.

Naručilac se obavezuje isplatiti cijenu i primiti izvršene usluge onako kako je predviđeno ovim ugovorom. Naručićeve obaveze prijema ugovorenih usluga općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuju da bi omogućilo Izvođaču izvršiti usluge i u prijemu usluga.

Način izvršenja usluga

Član 5.

Izvođač je obavezan radove iz člana 1. ugovora izvesti u roku, način i pod uslovima određenim ponudom Izvođača i odredbama ovog ugovora te pri tome postupati sa pažnjom dobrog privrednika odnosno s pažnjom dobrog stručnjaka u suprotnom preuzima i snosi punu odgovornost, troškove i rizik.

U izvršenju usluga Izvođač je dužan osigurati da iste u njegovo ime izvode ekspert/stručnjaci iz predmetne oblasti sa odgovarajućim nivoom znanja /vještina za konkretne poslove.

Ugovorna kazna, zatezna kamata,

Član 6.

U slučaju kašnjenja u izvođenju usluga Naručilac će zaračunati i naplatiti Izvođaču na ime ugovorne kazne iznos od 0,2 % ukupne vrijednosti radova čije izvođenje kasni za svaki puni dan kašnjenja počev od prvog dana zakašnjenja do maksimalnih 10% ukupne vrijednosti/cijene ugovora.

Naručilac ne može zahtjevati ugovornu kaznu ako je primio ispunjene obaveze, a nije bez odlaganja pismeno saopštio Izvođaču da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Na zakašnjela plaćanja Izvođač će zaračunati Naručiocu zatezne kamate prema primjenjivom/pozitivnom propisu.

Garancije

Član 7.

Garantni rok za izvedene radove iznosi 2 (dvije) godine i računa se od dana primopredaje izgrađene građevine Naručiocu na korištenje.

Za kvalitetu izvedenih radova u garantnom roku, Izvođač se obavezuje dati Naručiocu garanciju poslovne banke na iznos od 10% (minimalno 10%) ukupne vrijednosti izvedenih radova po okončanom obračunu, a izdaje se na rok od dvije godine po primopredaji izgrađene građevine Naručiocu na korištenje.

Viša sila

Član 8.

Ako slučaj više sile, potpuno ili djelimično spriječi izvršenje usluga po ovom ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile je obavezna da o nastanku slučaja više sile, o vrsti i o

eventualnom trajanju više sile pismeno obavijestiti drugu ugovornu stranu u roku od 5 dana od nastanka slučaja više sile.

Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogođena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava stanje takvog obavještenja.

Pod višom silom u smislu prethodnog stava, smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog ugovora, koji su nastali mimo volje ugovorenih strana, čije nastupanje i dejstvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom.

Kao slučajevi više sile smatraju se slijedeći događaji: rat i ratna dejstva, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima ugovornih strana, epidemija, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglasi kao slučajeve više sile.

Za vrijeme trajanja više sile obaveze ugovornih strana po ovom ugovoru miruju, ne primjenjuju se odredbe ugovora o ugovornoj kazni, s tim da se tok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile.

Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od 30 dana ugovorne strane će se sporazumjeti o daljoj sudbini ugovora. Ukoliko se ugovorene strane ne sporazumiju o sudbini ugovora, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo na raskid ugovora pošto o tome pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu.

Stupanje ugovora na snagu

Član 9.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi sa ovim ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu, ukoliko posebnim odredbama nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka.

Raskid ugovora i posljedice raskida

Član 10.

Pored slučajeva raskida ugovora u smislu posebnih odredbi ovog ugovora svaka strana može raskinuti ugovor i zbog razloga navedenih u ovom članu kada nastupaju određene pravne posljedice.

Ukoliko Naručilac bude smatrao da je zbog nepoštivanja ugovornih obaveza od strane Izvođača ili zbog nastupanja okolnosti koje otežavaju ili sprečavaju da se nastavi izvršenje ugovora, ili to isto bude smatrao Izvođač u odnosu na obaveze naručioca,

Ugovorna strana pogođena tim nepoštivanjem ili okolnostima koje su nastupile, dužna je drugoj strani poslati pismeno obavještenje (preporučena pošta i telefax) u kome se navode razlozi koji upućuju na raskid ugovora.

Strana koja je primila prednje obavještenje, dužna je da u razumnom roku, pismenim putem iznese svoje stavove i prijedloge. Ako se iz stavova strane ne može očekivati da se posljedica nepoštivanja, zakašnjenja i druge teškoće u vezi sa izvršenjem ovog ugovora otklone ili ako se sa izvršenjem ugovora ne može nastaviti ni po proteku 30 dana, onda obje strane imaju pravo da raskinu ugovor.

U slučaju raskida ugovora u smislu prethodnih stavova ovog člana strane će izmiriti sve svoje obaveze nastale do raskida ugovora.

Ukoliko je do raskida ugovora došlo krivicom jedne ugovorne strane, druga strana ima pravo na nadoknadu štete i izmakle dobiti po opštim pravilima obligacionog prava.

Bitna povreda ugovora koja dovodi automatski do raskida ugovora: Povreda ugovora koju učini jedna strana smatrat će se bitnom ako se njome uzrokuje takva šteta drugoj strani da je bitno lišava onog što je opravdano očekivala od ugovora.

Izjava o raskidu ugovora ima učinak jedino ako je u njoj pismeno obaviještena druga strana.

Ustupanje ugovora

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da se prenos pojedinih prava i obaveza, kao i prenos/ustupanje cijelog predmetnog ugovora, može izvršiti na treća lica samo uz prethodnu pismenu saglasnost/odobrenje druge ugovorne strane.

Pravni sljedbenik ugovorne strane neposredno preuzima sva prava i obaveze svog prednika iz ovog ugovora, uključujući i obaveze i prava u vezi sa rješavanjem eventualnih sporova i nesporazuma i primjenjivog pozitivnog prava na odnose ugovornih strana u skladu sa odredbama ovog ugovora. Ustupanjem ugovora /pojedinih prava i obaveza ugovorni odnos između ustupioaca i druge strane prelazi na primaoca i drugu stranu u času kada je druga strana pristala na ustupanje, a ako je druga strana dala svoj pristanak unaprijed u času kada je obavještena o ustupanju.

Pristanak na ustupanje je pravovoljan samo ako je dat u pismenoj formi. Odredbe o sporednim pravima u vezi sa ugovorom o preuzimanju duga iz Zakona o obligacionim odnosima (koji se primjenjuju na teritoriji F BiH) na odgovarajući način će se primijeniti i na ustupanje ugovora. Ustupilac odgovara primaocu na pravovaljanost ustupljenog ugovora. Ukoliko Izvođač ustupa ugovor/ pojedinačne obaveze jamči Naručiocu da će primalac ispuniti obaveze iz ugovora. Druga strana može istaći primaocu sve prigovore iz ustupljenog ugovora, a i one koje ima iz drugih odnosa sa njim, ali ne i prigovore koje ima prema ustupiocu.

Tajnost/povjerljivost

Član 12.

Svako saopštenje informacija ovog ugovora neće biti tajne prirode, osim ako informacije nisu posebno označene kao tajne ili zaštićene u vrijeme saopštenja ili ako po svojoj naravi/prirodi nisu očito tajne ili zaštićene. Strana koja prima informaciju može istu, ako se ne smatra tajnom, slobodno upotrijebiti i saopštiti drugima. Međutim ništa navedeno u ovom članu ugovora neće se smatrati da daje dozvolu za ikakvo intelektualno pravo vlasništva.

Ako se informacija saopšti usmeno ili pismeno i strana koja je saopštava želi tretirati tu informaciju kao tajnu, onda strana koja saopštava, označit će tu informaciju kao tajnu u vrijeme saopštenja i pismeno to potvrditi u roku od trideset dana nakon saopštenja.

Osim kako je dalje navedeno u ovom članu ugovora, strana koja primi tajnu informaciju saglasna je stim da informaciju primljenu na taj način tretira kao strogo povjerljivu i neće je objaviti direktno ili indirektno ni jednoj drugoj osobi, firmi, korporaciji, asocijaciji ili cjelini u bilo koju svrhu i neće tu informaciju iskoristiti ili kopirati osim u svrhu ovog ugovora. Takva tajna informacija može se saopštiti samo onim zaposlenicima, konsultantima i podnabavljačima/podizvođačima strane koja je primila takvu informaciju, koji opravdano /po prirodi posla i odnosa sa Izvođačem trebaju/moraju imati pristup takvoj informaciji u svrhu za koju je obznanjena i koji imaju obvezu čuvanja tajne za stranu koja je primila tu informaciju. Ova obaveza neće nametnuti nikakvu obavezu nijednoj strani s obzirom na bilo koji dio takve informacije koji:

je bio poznat strani koja prima informaciju prije no što ju je primila od druge strane,

je poznat ili (bez ikakvog djelovanja ili propusta strane koja ima informaciju) postane opće poznat,

je primljen od treće strane tako da strana prima informaciju u dobroj namjeri vjeruje da je slobodno može saopštiti i bez ograničenja u saopštenju.

Strana koja saopštava informaciju, istu saopštava trećim licima općenito, bez ograničenja u saopštenju. Obaveza tajnosti izložena u ovom času ugovora će opstatiti na snazi i nakon okončanja/isteka ugovora za neograničeno vrijeme.

Primjena Zakona o obligacionim odnosima**Član 13.**

Ugovorene strane su saglasne s primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog ugovora.

Rješavanje sporova**Član 14.**

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smilu stava 1. ovog člana ugovara se nadležnost suda u Kalesiji.

Ostale odredbe**Član 15.**

Izvođač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 16.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Biće punovažne i obavezujuće ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

Član 17.

Ovaj ugovor je sačinje u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

Izvođač

Broj: _____

Datum: _____

Naručilac
Općina Teočak
Općinski načelnik_____
Tajib Muminović

Broj: _____/17

Datum: _____ 2017.g.